

ELECTRONIC INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Ctronic Version v18
Stylesheet Version v18.0

Title of Invention

Ergonomic Handles, Especially for Garden Tools

Application Number:

10/821766

Confirmation Number:

1449

Attorney Docket Number: BBA-10002/29

First Named Applicant:

Bruce Baker

Search string:

(5125130 or 5133101 or 5165144 or 5695011

or 5706553 or 5471700 or 5467590 or 5716087 or 5964451 or 5947039 or 5920944 or 5816337 or 5810408 or 5802960 or 5791708 or 5791006 or 5782518 or 6062320 or 6023924 or 6598266 or 6199245 or 4704758 or D429072 or D413234

or D411673 or D411420 or D395582 or

D376742 or D370612 or D360122 or D359605

or D353752 or D343555 or D308157 or

D305497 or 5060343 or 4958407 or D482875 or D483185 or 3039126 or 3078604 or 6662406 or D458721 or D458873 or D433890 or D142468

or D256542 or 4950013 or 5771535 or

20030131448).pn.

US Patent Documents

Note: Applicant is not required to submit a paper copy of cited US Patent Documents

init	Cite.No.	Patent No.	Date	Patentee	Kind	Class	Subclass
04	1	5125130	1992-06-30	Stanish		16	110R
N	2	5133101	1992-07-28	Hauser et al		15	143.1
	3	5165144	1992-11-24	Nisenbaum		16	111R
67	° 4	5695011	1997-12-09	Daniels		172	381
W	5	5706553	1998-01-13	Riley et al		16	111R
1	6	5471700	1995-12-05	Pereira		15	160
	7	5467590	1995-11-21	Mencarelli et al		56	400.17
94	8	5716087	1998-02-10	Backich et al		294	55
W	9	5964451	1999-10-12	Sudheimer		254	132
1/1	10	5947039	1999-09-07	Lundgren et al		111	7.1

***************************************			·	<u> </u>
	/ 11	5920944	1999-07-13	Biggs et al
	12	5816337	1998-10-06	Kun-Chuan
	13	5810408	1998-09-22	Armstrong
Mr	14	5802960	1998-09-08	Graj et al
1/2	15	5791708	1998-08-11	Capriotti
12	16	5791006	1998-08-11	Anctil
1/2	17	5782518	1998-07-21	Scruggs
	18	6062320	2000-05-16	Pinto et al
	19	6023924	2000-02-15	Babineau
	20	6598266	2003-07-29	Elliott
	21	6199245	2001-03-13	Blessing
	22	4704758	1987-11-10	Hoffman
	23	D429072	2000-08-08	Winge
1/1	24	D413234	1999-08-31	Spear
1//	25	D411673	1999-06-29	Biggs et al
112	26	D411420	1999-06-22	Rose
	27	D395582	1998-06-30	Smith
	28	D376742	1996-12-24	Filowiak et al
14	29	D370612	1996-06-11	Meakin et al
	30	D360122	1995-07-11	Rich et al
24	31	D359605	1995-06-20	Janikowski
Z_{I}	32	D353752	1994-12-27	Page
	33	D343555	1994-01-25	Bonner, III
1/4	34	D308157	1990-05-29	Maxian
1	35	D305497	1990-01-16	Jasperson
	36	5060343	1991-10-29	Nisenbaum
	37	4958407	1990-09-25	Johnson
4	38	D482875	2003-12-02	Greenberg
14	39	D483185	2003-12-09	Greenberg
9	40	3039126	1962-06-19	Kessler
	41	3078604	1963-02-26	Neuman
X	42	6662406	2003-12-16	Shonfeld et al
10	43	D458721	2002-06-11	Clarke
B	44	D458873	2003-12-02	Greenberg
	45	D433890	2000-11-21	Scaringella
4	46	D142468	1945-10-02	Bremer

<u> </u>	<u> </u>		
15	144.4		
172	372		
294	57		
99	403		
294	55		
15	144.4		
294	57		
172	381		
56	400.01		
16	430		
16	430		
15	144		
D4	132		
D8	· 13		
D32	51		
D8	10		
D8	10		
D8	13		
D8	107		
D8	107		
D32	51		
D8	11		
D8	11		
D8	10		
D8	13		
16	111R		
16	114R		
D4	138		
D4	132		
15	244		
37	53		
16	431		
D32	51		
D4	132		
D8	13		
D9	6		

47 D256542 1980-08-26 Nadle

48 4950013 1990-08-21 Yonkers

49 5771535 1998-06-30 Blessing

D8	13	
294	49	
16	110R	

US Published Applications

Note: Applicant is not required to submit a paper copy of cited US Published Applications

init	Cite.No.	Pub. No.	Date	Applicant	Kind	Class	Subclass
21	1	20030131448	2003-07-17	Dickhaus		16	430

Signature

Examiner Name	Date
MUU	90104